

Ukaz o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167

Proglašavam **Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2015. godini, dana 16. jula 2015. godine.

Broj: 01-702/2

Podgorica, 24.07.2015. god.

Predsjednik Crne Gore,
Filip Vujanović, s.r.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 17 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na petoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasjedanja u 2015. godini, dana 16. jula 2015. godine, donijela je

Zakon o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167

Zakon je objavljen u "Službenom listu CG - Međunarodni ugovori", br. 8/2015 od 30.7.2015. godine.

Član 1

Potvrđuje se Konvencija Međunarodne organizacije rada o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu broj 167, usvojena u Ženevi, 20. juna 1988. godine, u originalu na engleskom i francuskom jeziku.

Član 2

Tekst Konvencije iz člana 1 ovog zakona, u originalu na engleskom i u prevodu na crnogorski jezik, glasi:

KONVENCIJA O BEZBJEDNOSTI I ZDRAVLJU U GRAĐEVINARSTVU BROJ 167

Opšta konferencija Međunarodne organizacije rada, sazvana u Ženevi od strane Upravljačkog odbora Međunarodne kancelarije rada, koja se sastala na svom sedamdeset i petom zasjedanju dana 1. juna 1988. godine;

Imajući u vidu odgovarajuće međunarodne Konvencije i preporuke, posebno, Konvenciju i Preporuku o propisima o bezbjednosti (visokogradnja), 1937; Preporuku o saradnji na sprječavanju nesreća (visokogradnja), 1937; Konvenciju i Preporuku o zaštiti od radijacija, 1960; Konvenciju i Preporuku o zaštiti mašina, 1963; Konvenciju i Preporuku o maksimalnoj težini, 1967; Konvenciju i Preporuku o raku koji nastaje kao posljedica uslova rada u nekim zanimanjima, 1974; Konvenciju i Preporuku o radnoj sredini (zagađenje vazduha, buka i vibracije), 1977; Konvenciju i Preporuku o bezbjednosti i zdravlju radnika, 1981; Konvenciju i Preporuku o službama medicine rada, 1985; Konvenciju i Preporuku o azbestu, 1986 i spisak profesionalnih obojenja onakav kakav je revidiran 1980. i priložen Konvenciji o davanjima u slučajevima nesreća na radu i profesionalnih obojenja, 1964.

Nakon odluke da se usvoje razni prijedlozi vezani za bezbjednost i zdravlje u građevinarstvu, pitanje koje čini četvrtu tačku dnevnog reda zasjedanja;

Nakon odluke da će ovi prijedlozi poprimiti oblik međunarodne Konvencije, kojom se revidira Konvencija o propisima o bezbjednosti (visokogradnja), 1937, usvaja dana 20. juna 1988. Godine, Konvenciju koja će se zvati Konvencija o bezbjednosti i zdravlju u građevinarstvu, 1988. (u daljem tekstu: Konvencija).

I. POLJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Član 1

1. Konvencija se primjenjuje na sve aktivnosti u građevinarstvu, to jest na visokogradnju, niskogradnju, montažu i demontažu, uključujući i svaki postupak, radnju ili transport na gradilištu, od pripreme terena do okončanja projekta.

2. Članica koja ratifikuje Konvenciju može, nakon konsultacije sa zainteresovanim reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika, tamo gdje one postoje, da isključi iz primjene Konvencije ili iz nekih njenih odredbi određene grane privredne djelatnosti ili određene poslove u pogledu kojih se javljaju posebni problemi od izvjesnog značaja, pod uslovom da u njima bude osigurana bezbjedna i zdrava radna sredina.

3. Konvencija se primjenjuje i na samozaposlene koje bi kao takve moglo da odredi nacionalno zakonodavstvo.

Član 2

U cilju Konvencije:

- a) izraz "građevinarstvo" pokriva;
 - i) visokogradnju, uključujući i iskopavanja i gradnju, promjenu struktura, renoviranje, popravku i održavanje (uključujući i rad na čišćenju i bojenju), kao i rušenje svih vrsta zgrada ili objekata;
 - ii) niskogradnju, uključujući i iskopavanja i gradnju, promjenu struktura, popravku, održavanje i rušenje objekata kao što su aerodromi, pristaništa, lučka postrojenja, unutrašnji vodeni putevi, brane, objekti za pregrađivanje vodenih tokova i priobalnog dijela ili za zaštitu od bujica, putevi i autoputevi, željeznice, mostovi, tuneli, vijadukti i ostali javni objekti koji služe za saobraćaj, drenažu, sakupljanje otpadnih voda i distribuciju vode i energije;
 - iii) montažu i demontažu zgrada i montažnih objekata, kao i izradu montažnih elemenata na gradilištu;
- b) izraz "gradilište" označava svako gradilište na kojem se odvija bilo koji od radova ili poslova opisanih u gore navedenoj tački a);
- c) izraz "radna sredina" označava sva mjesta na kojima radnici treba da se okupe ili na koja treba da odu zbog svog posla i koja su stavljena pod kontrolu poslodavca u smislu dolje navedene tačke e);
- d) izraz "radnik" označava svako lice zaposleno u građevinarstvu;
- e) izraz "poslodavac" označava;
 - i) svako fizičko ili pravno lice koje zapošljava jednog ili više radnika na gradilištu i
 - ii) u zavisnosti od konteksta, bilo glavnog preduzimača, preduzimača ili podizvođača;
- f) izraz "nadležno lice" označava lice koje posjeduje dovoljne kvalifikacije kao što su odgovarajuće stručno obrazovanje i znanje, iskustvo i sposobnost da bezbjedno izvršava utvrđene zadatke. Nadležni organi mogu da utvrde odgovarajuće kriterijume za određivanje ovih lica i tačno utvrđivanje njihovih zadataka;
- g) izraz "skele" označava svaku privremenu građevinsku konstrukciju, nepokretnu, viseću ili pokretnu, kao i armaturu koja je drži i služi kao postoje radnicima i materijalima ili omogućava da se pride takvoj građevinskoj konstrukciji, osim dizalica u smislu dolje navedene tačke ž);
- h) izraz "dizalica" označava svaki nepokretan ili pokretan uređaj koji služi da podiže ili spušta ljude ili terete;
- i) izraz "pomoćna oprema za dizanje" označava svaki uređaj pomoću kojeg se teret može učvrstiti za dizalicu, ali koji ne čini sastavni dio dizalice ili tereta.

II. OPŠTE ODREDBE

Član 3

Zainteresovane reprezentativne organizacije poslodavaca i radnika treba da budu konsultovane po pitanju mjera koje treba da se preduzmu kako bi stupile na snagu odredbe ove Konvencije.

Član 4

Svaka članica koja ratifikuje Konvenciju mora da se obaveže da će, na bazi procjene opasnosti koje postoje u pogledu bezbjednosti i zdravlja, usvojiti i zadržati na snazi zakonodavstvo koje obezbjeđuje primjenu odredbi sadržanih u Konvenciji.

Član 5

1. Zakonodavstvo usvojeno u skladu s gore navedenim članom 4. može da predvidi da će se ono primjenjivati u praksi preko tehničkih standarda ili zbirke praktičnih uputstava ili putem drugih odgovarajućih načina koji su u skladu sa nacionalnim uslovima i praksom.

2. Stupanjem na snagu člana 4. i gore navedenog stava 1. svaka članica treba po svim propisima da vodi računa o standardima koje su u ovoj oblasti usvojile međunarodne organizacije priznate u oblasti standardizacije.

Član 6

Biće donijete mjere kako bi se obezbijedila, prema modalitetima koje treba da utvrdi nacionalno zakonodavstvo, saradnja između poslodavaca i radnika radi osiguranja bezbjednijih i zdravijih uslova rada na gradilištima.

Član 7

Nacionalno zakonodavstvo će tačno naznačiti da poslodavci i samozaposleni moraju da se pridržavaju mjera koje su propisane u oblasti bezbjednosti i zdravlja u radnim sredinama.

Član 8

1. Uvijek kada dva ili više poslodavaca istovremeno započnu radove na gradilištu:

a) Glavni preduzimač ili svako drugo lice ili organ koji vrši stvarnu kontrolu ili snosi glavnu odgovornost za sve što se radi na gradilištu, biće dužan da usklađuje propisane mjere u oblasti bezbjednosti i zdravlja i da obezbijedi njihovo poštovanje ukoliko je to saglasno s nacionalnim zakonodavstvom.

b) Kada glavni preduzimač ili lice ili organ koji vrši stvarnu kontrolu ili snosi glavnu odgovornost za sve što se radi na gradilištu nije na njemu prisutan, on mora da, ukoliko je to saglasno s nacionalnim zakonodavstvom, odredi lice ili nadležni organ na licu mjesta koji ima nadležnost i neophodna sredstva da obezbijedi, u njihovo ime, usklađivanje i primjenu mjera predviđenih u gore navedenoj tački a).

c) Svaki poslodavac biće i dalje odgovoran za primjenu propisanih mjera kada je riječ o radnicima koji su stavljani pod njegovu

nadležnost.

2. Uvijek kada poslodavci ili samozaposleni istovremeno otpočnu sa radovima na gradilištu, imaju obavezu da sarađuju u primjeni propisanih bezbjednosnih i zdravstvenih mjera, kako je to predviđeno nacionalnim zakonodavstvom.

Član 9

Lica odgovorna za sastavljanje i planiranje građevinskog projekta vodiće računa o bezbjednosti i zdravlju građevinskih radnika, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom.

Član 10

Nacionalno zakonodavstvo mora da predvidi da u svim radnim sredinama, u mjeri u kojoj radnici vrše kontrolu nad materijalom i metodama rada, oni treba da imaju pravo i obavezu da doprinesu bezbjednosti na radu i da daju svoje mišljenje o usvojenim načinima rada koji mogu uticati na bezbjednost i zdravlje.

Član 11

Nacionalno zakonodavstvo mora da predvidi obavezu radnika da:

- a) što je više moguće sarađuju sa svojim poslodavcem na primjeni mjera propisanih u oblasti bezbjednosti i zdravlja;
- b) razumno se staraju o sopstvenoj bezbjednosti i sopstvenom zdravlju, kao i bezbjednosti i zdravlju drugih lica koja mogu biti ugrožena njihovim djelovanjem ili propustima u radu;
- c) koriste sredstva koja su im stavljena na raspolaganje i da ne zloupotrebjavaju ono što im je dato za njihovu sopstvenu zaštitu ili za zaštitu drugih lica;
- d) neodložno ukažu neposredno nadređenom licu i ovlašćenom licu koje je zaduženo za bezbjednost, ukoliko postoji, na svaku situaciju koja, po njihovom mišljenju, može da predstavlja opasnost i sa kojom nisu u mogućnosti da se sami na odgovarajući način suoče;
- e) poštuju mjere koje su propisane u oblasti bezbjednosti i zdravlja.

Član 12

1. Nacionalno zakonodavstvo treba da predvidi pravo svakog radnika da se udalji od opasnosti kada ima opravdanih razloga da misli da postoji neposredna i ozbiljna opasnost po njegovu bezbjednost ili njegovo zdravlje i o tome treba odmah da obavijesti svog pretpostavljenog.

2. U prisustvu neposredne opasnosti po bezbjednost radnika, poslodavac treba da preduzme neodložne mjere kako bi zaustavio rad i, prema slučaju, da pristupi evakuaciji.

III. PREVENTIVNE I MJERE ZAŠTITE

Član 13

BEZBJEDNOST U RADNOJ SREDINI

1. Sve odgovarajuće mjere predostrožnosti treba da budu donijete kako bi sve radne sredine bile bezbjedne i lišene opasnosti po bezbjednost i zdravlje radnika.

2. Moraju se ustanoviti, održavati i navesti, gde je to prikladno, bezbjedni načini da se stigne do radnih sredina i izađe iz njih.

3. Sve odgovarajuće mjere predostrožnosti treba da budu donijete kako bi se lica, koja se nalaze na gradilištu ili u njihovoj blizini, zaštitila od svih opasnosti koje se mogu desiti.

Član 14

SKELE I LJESTVE

1. Kada posao ne može potpuno bezbjedno da se obavlja na zemlji ili sa zemlje ili od dijela zgrade ili nekog drugog stahog objekta, treba da se postavi i održava odgovarajuća i bezbjedna skela ili treba da se nabavi svako drugo sredstvo koje odgovara istim zahtjevima.

2. U odsustvu drugih bezbjednih prilaza previsoko uzdignutim radnim mjestima, treba da se nabave odgovarajuće i kvalitetne ljestve. One treba da budu prikladno podešene kako bi se predupredio svaki neočekivan pokret.

3. Sve skele i sve ljestve moraju da budu napravljene i korišćene u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

4. Skele treba da budu nadgledane od strane nadležnog lica, u slučajevima i vremenu koje propisuje nacionalno zakonodavstvo.

Član 15

DIZALICE I POMOĆNA OPREMA ZA DIZANJE

1. Svaka dizalica i sva pomoćna oprema za dizanje uključujući i njene sastavne elemente, spojeve, ankerovanja i oslonce treba da budu:

- a) dobro osmišljene i pravljene od kvalitetnih materijala i da budu dovoljno otporne za svrhu za koju se koriste;
- b) pravilno smještene i korišćene;
- c) održavane tako da mogu dobro da funkcionišu;
- d) provjeravane i podvrgnute probama od strane nadležnog lica u vremenskim razmacima i u slučajevima koje propisuje

nacionalno zakonodavstvo, a rezultati ovih provjera i proba će biti zabilježeni;

e) upotrebljavane od strane radnika koji su prošli kroz odgovarajuću stručnu obuku, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

2. Dizalica treba da se penje, spušta ili da prevozi lica samo ako je sagrađena, postavljena i korišćena u tu svrhu u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ili ako nije takav slučaj, u hitnim situacijama i predupređivanju opasnosti od ozbiljnog povređivanja ili nesreće sa kobnim posledicama, kada dizalica može da se potpuno bezbjedno koristi u tu svrhu.

Član 16

TRANSPORTNA OPREMA, SPRAVE ZA ZEMLJANE RADOVE I UTOVAR I ISTOVAR MATERIJALA

1. Sva vozila i sprave za zemljane radove i utovar i istovar materijala, treba da budu:

a) dobro osmišljeni i praviljeni vodeći računa, u mjeri u kojoj je to moguće, o ergonomskim principima;

b) održavani tako da mogu dobro da funkcionišu;

c) ispravno korišćeni;

d) upotrebljavani od strane radnika koji su prošli kroz odgovarajuće stručno osposobljavanje, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

2. Na svim gradilištima na kojima se koriste vozila, kao i sprave za zemljane radove ili utovar i istovar materijala, treba da se:

a) postave odgovarajući i bezbjedni prilazi za njih;

b) organizuje i nadgleda kretanje tako da se garantuje njihovo bezbjedno korišćenje.

Član 17

UREĐAJI, MAŠINE, OPREMA I RUČNI ALAT

1. Uređaji, mašine i oprema, uključujući i ručni alat koji se pokreće sa ili bez motora, treba da budu:

a) dobro osmišljeni i praviljeni vodeći računa, u mjeri u kojoj je to moguće, o ergonomskim principima;

b) održavani tako da mogu dobro da funkcionišu;

c) korišćeni isključivo za radove za koje su osmišljeni, osim ako je njihova upotreba u druge svrhe od onih za koje su prvobitno bili predviđeni podlegla kompletnoj procjeni nadležnog lica koje je zaključilo da je ova upotreba bezopasna;

d) upotrebljavani od strane radnika koji su prošli kroz odgovarajuću stručnu obuku.

2. Odgovarajuća uputstva za bezbjednu upotrebu, u odgovarajućim slučajevima, treba da budu dostavljena od strane proizvođača ili poslodavaca i da budu sastavljena tako da ih korisnici razumiju.

3. Uređaji i aparati pod pritiskom moraju da budu provjereni i isprobani od strane nadležnog lica, u slučajevima i vremenskim razmacima koje propisuje nacionalno zakonodavstvo.

Član 18

RADOVI NA VISINI, UKLJUČUJUĆI I RADOVE NA KROVU

1. Tamo gde je to potrebno da bi se izbjegla opasnost ili kada visina ili nagib objekta prelazi vrijednosti utvrđene nacionalnim zakonodavstvom, treba da se preduzmu preventivne mjere kako bi se spriječio pad radnika, alata ili drugih predmeta ili materijala.

2. Kada radnici treba da rade na, ili u blizini krova ili svake druge površine od nepostojanog materijala kroz koji može da se propadne, treba da se preduzmu preventivne mjere kako bi se spriječilo da, iz nepažnje, hodaju po površini od nepostojanog materijala ili kroz njega propadnu.

Član 19

JAME, BUNARI, NASIPI, PODZEMNI RADOVI I TUNELI

U jami, bunaru, nasipu, radu pod zemljom ili tunelu, moraju se preduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti:

a) putem odgovarajućeg podupirača ili na neki drugi način kako bi se otklonile opasnosti kojima bi radnici mogli da budu izloženi u slučaju da se zemlja, stijene ili drugi materijali sruše ili odrone;

b) kako bi se otklonile opasnosti vezane za pad lica, materijala ili predmeta ili prodor vode u jamu, bunar, nasip, za vrijeme rada pod zemljom ili tunelu;

c) kako bi se obezbijedila dovoljna ventilacija na svim radnim mjestima tako da može da se diše i da se na nivoima koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zadrže dim, gas, isparenja, prašina ili druge nečistoće, u granicama koje utvrđuje nacionalno zakonodavstvo;

d) kako bi se obezbijedilo radnicima da se sklone na sigurno mjesto u slučaju požara ili prodora vode ili materijala;

e) kako bi se izbjeglo da radnici budu izloženi mogućim opasnostima pod zemljom, kao posljedice, prije svega, kretanja tečnosti ili prisustva gasnih džepova i to putem preduzimanja odgovarajućih istraživanja kako bi se oni lokalizovali.

Član 20

ZAGATI I KESONI

1. Svi zagati i kesoni treba da budu:

a) dobro sagrađeni, od odgovarajućih i čvrstih materijala i dovoljno otporni;

b) odgovarajuće opremljeni kako bi radnici mogli da se sklone u slučaju prodora vode ili materijala.

2. Izgradnja, postavljanje, mijenjanje ili demontiranje zagata ili kesona treba da se obavljaju samo pod neposrednim nadzorom nadležnog lica.

3. Svi zagati i svi kesoni treba da budu nadgledani od strane nadležnog lica u propisanim vremenskim razmacima.

Član 21

RAD U USLOVIMA SABIJENOG VAZDUHA

1. Rad u uslovima sabijenog vazduha treba da se obavlja samo shodno odredbama sadržanim u nacionalnom zakonodavstvu.
2. Rad u uslovima sabijenog vazduha obavljaju samo radnici čija je fizička sposobnost za taj rad utvrđena ljekarskim pregledom i u prisustvu lica nadležnog da nadgleda odvijanje radova.

Član 22

GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE I OPLATE

1. Građevinske konstrukcije i elementi građevinske konstrukcije, oplate, privremeni držači i podupirači treba da se montiraju samo pod nadzorom nadležnog lica.
2. Odgovarajuće mjere predostrožnosti treba da budu preduzete kako bi se radnici zaštitili od opasnosti koje podrazumijevaju nepostojanost ili privremenu nestabilnost građevinskog objekta.
3. Oplate, privremeni držači i podupirači treba da budu osmišljeni, sagrađeni i održavani tako da mogu bez opasnosti da podnose sve terete koji mogu da im budu nametnuti.

Član 23

RAD IZNAD VODENE POVRŠINE

Ako se rad obavlja iznad ili u neposrednoj blizini vodene površine, treba da se preduzmu odgovarajuće mjere:

- a) kako bi se spriječilo da radnici padnu u vodu;
- b) kako bi se pristupilo spašavanju radnika koji se nađu u opasnosti da se utope;
- c) kako bi se obezbijedila bezbjedna i dovoljna prevozna sredstva.

Član 24

RADOVI NA RUŠENJU

Kada rušenje zgrade ili objekta može da predstavlja opasnost po radnike i ljude:

- a) mjere predostrožnosti, odgovarajuće metode i postupci, uključujući i čišćenje otpadaka ili ostataka, treba da budu preduzete u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
- b) radovi treba da budu planirani i započeti samo pod nadzorom ovlašćenog lica.

Član 25

RASVJETA

Dovoljna rasvjeta i odgovarajuće osvjetljenje koje uključuje, u slučaju potrebe, pokretne izvore svjetlosti, treba da bude obezbijeđeno na svakom radnom mjestu, kao i na svakom drugom mjestu na gradilištu kroz koje postoji mogućnost da radnik mora da prođe.

Član 26

ELEKTRIKA

1. Sva električna oprema i instalacije treba da budu pravljene, montirane i održavane od strane nadležnog lica i korišćene tako da ne izazivaju opasnost.
2. Prije nego što započnu građevinski radovi i za vrijeme njihovog trajanja treba da se preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se provjerilo da li se kabl ili električni aparat pod pritiskom nalazi iznad ili ispod gradilišta ili na njemu i spriječi svaka opasnost kojoj bi zbog njegovog prisustva mogli da budu izloženi radnici.
3. Postavljanje i održavanje kablova i električnih aparata na gradilištima treba da odgovaraju tehničkim standardima i propisima koji se primjenjuju na nacionalnom nivou.

Član 27

EKSPLOZIVI

Eksplozivi treba da budu uskladišteni, transportovani, rukovani ili korišćeni samo:

- a) pod uslovima koje propisuje nacionalno zakonodavstvo;
- b) od strane nadležnog lica koje treba da preduzme sve neophodne mjere kako bi se spriječilo da radnici ili druga lica budu izloženi opasnosti od povređivanja.

Član 28

OPASNOSTI PO ZDRAVLJE

1. Kada radnik može da bude izložen hemijskoj, fizičkoj ili biološkoj opasnosti u mjeri da je njegovo zdravlje ugroženo, moraju

se preduzeti preventivne mjere kako bi se spriječilo izlaganje takvoj opasnosti.

2. Da bi se spriječilo izlaganje opasnosti iz gore navedenog stava 1:

- a) opasne supstance treba da budu zamijenjene bezopasnim ili manje opasnim supstancama uvijek kada je to moguće; ili
- b) tehničke mjere treba da budu primijenjene na mašini, uređaju, opremi ili postupku; ili
- c) ako nije moguće pridržavati se odredaba iz gore navedenih tačaka a) ili b), treba da se preduzmu druge efikasne mjere, kao što je korišćenje individualne zaštitne opreme i zaštitne odjeće.

3. Ako radnici treba da uđu u prostor čiji vazduh može da sadrži otrovnu ili štetnu supstancu ili u kojem nema dovoljno kiseonika ili je lako zapaljiv, moraju se preduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječila svaka opasnost.

4. Otpad ne treba da bude uništavan na gradilištu ili da sa njega bude uklanjn na način koji može biti štetan po zdravlje.

Član 29

MJERE PREDOSTROŽNOSTI PROTIV POŽARA

1. Poslodavac treba da preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi se:

- a) izbjega opasnost od požara;
- b) brzo i efikasno suzbio svaki požar;
- c) obezbijedila brza i bezbjedna evakuacija ljudi.

2. Moraju se obezbijediti dovoljna i odgovarajuća sredstva za skladištenje tečnosti, čvrstih tijela i zapaljivih gasova.

Član 30

OPREMA ZA INDIVIDUALNU ZAŠTITU I ZAŠTITNA ODJEĆA

1. Tamo gdje nije moguće da se u dovoljnoj mjeri, drugim sredstvima, radnici zaštite od nesreća ili ugrožavanja zdravlja, uključujući i izloženost nepovoljnim uslovima, poslodavci moraju besplatno da obezbijede individualnu zaštitnu opremu i odgovarajuću zaštitnu odjeću, vodeći računa o prirodi posla i opasnostima, na način kako je to propisano nacionalnim zakonodavstvom.

2. Poslodavac treba da obezbijedi radnicima odgovarajuća uputstva vezana za korišćenje individualne zaštitne opreme i da se uvjeri da je oni pravilno koriste.

3. Zaštitna oprema i zaštitna odjeća treba da odgovaraju standardima koje je utvrdio nadležni organ vodeći računa, što je moguće više, o ergonomskim principima.

4. Radnici su u obavezi da ispravno koriste individualnu zaštitnu opremu i zaštitnu odjeću koja im je stavljena na raspolaganje i da vode računa o njoj.

Član 31

PRVA POMOĆ

Poslodavac je u obavezi da se uvjeri da je prva pomoć, uključujući i osoblje koje je stručno obučeno u ove svrhe, dostupno u svakom trenutku. Treba da budu preduzete mjere kako bi se obezbijedila evakuacija, radi ljekarske njege, ugroženih i radnika koji su se iznenada razboljeli.

Član 32

UDOBNOST

1. Treba da ima dovoljno vode za piće na licu mjesta ili u blizini građevinskog gradilišta.

2. Prema broju radnika i trajanju radova, treba da postoje na licu mjesta ili u blizini gradilišta sljedeće prostorije:

- a) toaleti i kupatila;
 - b) prostorije u kojima radnici mogu da se presvuku, osuše i odlože svoju odjeću;
 - c) prostorije u kojima radnici mogu da uzimaju svoje obroke i da se sklone u slučaju prekida rada zbog nevremena.
3. Radnicima, muškarcima i ženama, treba da budu obezbijedjeni odvojeni toaleti i kupatila.

Član 33

INFORMISANJE I STRUČNA OBUKA

Radnici moraju da budu u dovoljnoj i odgovarajućoj mjeri:

a) informisani o mogućim opasnostima od nesreća ili ugrožavanju zdravlja kojima mogu da budu izloženi u svojoj radnoj sredini;

b) obaviješteni o sredstvima koja su im stavljena na raspolaganje kako bi spriječili ili savladali ove opasnosti i od njih se zaštitili, i da za to budu stručno obučeni.

Član 34

PRIJAVLJIVANJE NESREĆA I BOLESTI

Nacionalno zakonodavstvo treba da predvidi da se, u propisanom roku, nadležnom organu prijave nesreće i profesionalna oboljenja.

IV. PRIMJENA

Član 35

Svaka članica treba da:

- a) preduzme sve neophodne mjere, prije svega odgovarajuće sankcije i kaznene mjere, kako bi se obezbijedila stvarna primjena odredaba ove Konvencije;
- b) ustanovi odgovarajuće inspeksijske službe za nadgledanje primjene mjera koje treba da se preduzmu u skladu s odredbama ove Konvencije i da opremi ove službe sredstvima neophodnim za izvršavanje njihovog zadatka ili da se uvjeri da je odgovarajuća kontrola izvršena.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Ovom Konvencijom revidira se Konvencija o propisima o bezbjednosti (visokogradnja), 1937.

Član 37

Formalne ratifikacije ove Konvencije biće dostavljene generalnom direktoru Međunarodne kancelarije rada koji će ih registrovati.

Član 38

1. Ovom Konvencijom biće vezane samo članice Međunarodne organizacije rada čiju je ratifikaciju registrovao generalni direktor.
2. Ona će stupiti na snagu dvanaest mjeseci pošto generalni direktor bude registrovao ratifikacije dvije članice.
3. Nakon toga, ova Konvencija će stupiti na snagu, za svaku članicu, dvanaest meseci od dana registrovanja njene ratifikacije.

Član 39

1. Svaka članica koja je ratifikovala ovu Konvenciju može da je otkáže po isteku vremenskog perioda od deset godina od dana prvobitnog stupanja na snagu Konvencije putem akta dostavljenog generalnom direktoru Međunarodne kancelarije rada koji je registrovao. Otkazivanje će stupiti na snagu godinu dana poslije njegove registracije.
2. Svaka članica koja je ratifikovala ovu Konvenciju i koja, godinu dana od isteka perioda od deset godina navedenog u prethodnom stavu, ne iskoristi mogućnost otkazivanja koja je predviđena ovim članom biće vezana za novi period od deset godina, a zatim će moći da otkáže ovu Konvenciju poslije isteka svakog perioda od deset godina, pod uslovima koje predviđa ovaj član.

Član 40

1. Generalni direktor Međunarodne kancelarije rada obavijestice svaku članicu Međunarodne organizacije rada o registraciji svih ratifikacija i otkazivanja koja mu budu dostavile članice Organizacije.
2. Obavještavajući članice Organizacije o registraciji druge ratifikacije koja mu bude dostavljena, generalni direktor skrenuce pažnju članicama Organizacije na datum stupanja na snagu ove Konvencije.

Član 41

Generalni direktor Međunarodne kancelarije rada dostaviće generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija, radi registracije, a u skladu s članom 102 Povelje Ujedinjenih nacija, sva obavještenja u pogledu svih ratifikacija i svih akata o otkazivanju koje bude registrovao u skladu s prethodnim članovima.

Član 42

Uvijek kada to bude smatrao neophodnim, Upravljački odbor Međunarodne kancelarije rada podnijeće Opštoj konferenciji izvještaj o primjeni ove Konvencije i razmotriće potrebu unošenja u dnevni red Konferencije pitanja njene potpune ili djelimične revizije.

Član 43

1. U slučaju da Konferencija usvoji novu Konvenciju kojom se u potpunosti ili djelimično revidira ova Konvencija i ukoliko nova Konvencija ne nalaže drugačije:
 - a) ratifikacija od strane jednog člana Konvencije o reviziji sadašnje s punim pravom bi imala za posljedicu, bez obzira na gore navedeni član 39, neodložno otkazivanje ove Konvencije, pod uslovom da je nova Konvencija, kojom se revidira sadašnja, stupila na snagu;
 - b) od dana stupanja na snagu nove Konvencije kojom se revidira sadašnja, ova Konvencija bi prestala da bude otvorena za ratifikaciju članica.
2. Ova Konvencija bi u svakom slučaju ostala na snazi po svom obliku i sadržini za članice koje je budu ratifikovale, a ne budu ratifikovale Konvenciju kojom se ona revidira.

Član 44

Francuska i engleska verzija teksta ove Konvencije su podjednako važeće.

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori".

Broj 19-2/15-2/4

EPA 816 XXV

Podgorica, 16. jul 2015. godine

Skupština Crne Gore 25. saziva

Predsjednik,
Ranko Krivokapić, s.r.